

Pisarnica JU Dom starih "Nikšić"				
Primljeno: 11. 08. 2026.				
Organizaciona jedinica:	Jedinstveni klasifikacioni znak:	Redni broj:	Prilog:	Vrijednost:
04	426	3506		

D.O.O. "VOLI TRADE"
 Broj 1892/26
 Podgorica, 24.08. 2026 god

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke a u skladu sa članom 149 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), zaključuje se:

UGOVOR O NABAVCI ROBA – SVJEŽE MESO, PROIZVODI OD MESA I RIBA

Ovaj Ugovor zaključen je između:

1. **JU Dom starih „Nikšić“**, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Trebješka bb, PIB: **03326314** tekući račun: 535-20006-07, naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa direktorica mr Jelena Banjević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

I

2. **VOLI TRADE DOO PODGORICA**, sa sjedištem u Podgorica, ul. Josipa Broza bb, PIB **02227312**, tekući račun: 540-3560-38, naziv banke: Erste banka, koga zastupa generalna direktorica Dušanka Đurović (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Osnov za zaključenje ovog ugovora predstavlja:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba- svježeg mesa, prouzvoda od mesa i riba broj 04-426-2142/26 od 15.05.2026.godine, šifra postupka #114550. Ponuda Ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA, šifra ponude # 164081 od 02.06.2026.godine; i

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 04-426-3263/26 od 27.07.2026.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka roba – svježeg mesa, prouzvoda od mesa i riba u svemu prema specifikaciji Naručioca i Ponudi Dobavljača #164081 od 02.06.2026.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna jedinična cijena za isporuku robe prema prihvaćenoj ponudi iznosi 199,536 eura bez uračunatog PDV-a.

PDV iznosi 34,82584.

Ukupna jedinična cijena robe sa uračunatim PDV-om iznosi 234,36184 eura.

Ugovor se zaključuje na iznos procjenjene vrijednosti 93.221,00 eura, bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi: 16.779,00 eura, ukupno sa PDV-om 110.000,00 eura.

Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom.

Rok plaćanja je 40 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).

Član 3

Sve uplate se vrše na tekući račun Dobavljača broj 540-3560-38, naziv banke: Erste banka.

ROK I NAČIN ISPORUKE

Član 4

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procjenjene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku izvršava sukcesivno, u roku od 24 časa od trenutka dostavljanja zahtjeva od strane Naručioca.

Mjesto isporuke je magacin Naručioca, na adresi Trebješka bb, Nikšić.

RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako dobavljač ne izvrši svoju obavezu u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača i
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza.

Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u izvršenju obaveza po ovom ugovoru pisanim putem pozvati dobavljača da zapisnički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 48h Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe, koji se nisu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe se vrši preporučenim pismom u roku od 48 h od saznanja.

GARANCIJA

Član 6

Dobavljač je dužan da uz potpisan ugovor dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od roka izvršenja ugovora.

GARANCIJA KVALITETA I NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Dobavljač garantuje Naručiocu da će roba koju isporučuje biti u propisanom roku upotrebe koji je predviđen deklaracijom proizvođača, a koji prilikom isporuke robe ne smije biti manji od $\frac{3}{4}$ proizvođačkog roka.

Naručilac ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade odbije prijem i da vrati Izabranom ponuđaču/Dobavljaču robu koju je na dan isporuke prošlo više od $\frac{3}{4}$ vremena propisanog roka upotrebe. Predmetna roba koja je upakovana i kao takva se isporučuje, mora biti upakovana u originalnu ambalažu na kojoj će biti utisnut datum pakovanja i rok trajanja, kojim se garantuje da je predmetna roba ispravna i da se može koristiti za svrhu za koju je namijenjena.

Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Dobavljača koju treba da izvrši službenik naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka da isporučena roba ne odgovara artiklima iz ponude Dobavljača, Dobavljač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioca.

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 2% od ukupne vrijednosti ovog ugovora za svaki dan neopravdanog kašnjenja pri isporuci robe, pri čemu maksimalni iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% vrijednosti ugovora. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača da u cjelosti završi ugovoreni posao.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

Naručilac se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

ODGOVORNO LICE

Član 9

Lice odgovorno za praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci je Milica Mrvošević zaposlena na radnom mjestu rukovoditeljke kuhinjske službe.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci, koji je zaključen uz kršenje antikorupcijske klauzule je ništav, shodno članu 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima i ostali važeći propisi za ovu oblast.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora. Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva od trenutka zeključivanja. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu obje ugovorene strane.

STUPANJE UGOVORA NA PRAVNU SNAGU

Član 13

Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva od trenutka zaključivanja. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka zadržavaju ugovorene strane.

Za Naručioca
VD Direktorice
mr Jelena Banjević



Za Dobavljača
Generalna direktorica
Dušanka Đurović

